

INFORMACIJA
o zaključivanju kreditnog aranžmana sa Crnogorskom komercijalnom
bankom AD Podgorica za finansiranje nabavke vojnih logističkih vozila za potrebe
Vojske Crne Gore

Ministarstvo odbrane Crne Gore je, u decembru 2024. godine, zaključilo Implementacioni aranžman sa Ministarstvom obrane Republike Italije u vezi saradnje u oblasti vojne opreme, a u cilju nabavke vojnih logističkih vozila i povezane logističke podrške, održavanja i obuke.

U okviru predmetnog aranžmana predviđena je nabavka logističkih vojnih vozila ukupne vrijednosti do 20,00 miliona eura prema sledećoj specifikaciji:

Stvarna količina	Tip vozila	Funkcija	Predloženo rješenje
28	Kamion za prevoz vojnika, max.nosivost 8-10 tona(4x4)	Transport tereta/vojnika	Eurcargos 4x4
14			M 170 4x4 (bez vitla)
14			M 170 4x4 (sa vitlom)
6	Kamion za prevoz vojnika, max.nosivost 20 tona (6x6)	Transport tereta/vojnika	M250 6x6 (bez vitla)
6			M250 6x6 (sa vitlom)
5	Cisterna za gorivo	Dizel 6.000/7.000 l	Eurcargos 4x4 7.000 l
2			M170 4x4 6.000l
1	Cisterna za gorivo	Mlazno gorivo 7.000 l	Eurcargos 4x4
8	Tanker za vodu	5.000/7.000 l	Eurcargos 4x4 7.000 l
2			M170 4x4 5.000 l

Zakonom o budžetu za 2025. godine (član 13, stav 3, tačka 20) i Odlukom o zaduživanju Crne Gore za 2025. godinu (član 1, stav 4, tačka 5) predviđeno je zaduženje u iznosu do 75,00 miliona eura, za potrebe finansiranja nabavke opreme i sredstava Vojske Crne Gore. Od ovog iznosa, 20,00 miliona eura predviđeno je za finansiranje nabavke logističkih vojnih vozila u okviru bilateralnog aranžmana sa Ministarstvom odbrane Republike Italije.

U cilju obezbjeđenja sredstava za predmetnu nabavku, Ministarstvo finansija je kontaktiralo svih 11 domaćih komercijalnih banaka i 4 međunarodne komercijalne banke. Od pomenutih banaka, 7 domaćih banaka je dostavilo ponude, dok su samo dvije međunarodne banke odgovorile (Societe Generale i Deutsche Bank) da je predmetni iznos od 20,00 miliona eura suviše nizak za aktivnosti ovih banaka, dok dvije banke (Bank of America Merrill Lynch i CITI bank) nisu dostavile odgovor.

Ponude pristigle od domaćih banaka, su sumarno prikazane u sledećoj tabeli:

	iznos u mil. eura	rok otplate u mjesecima	grejs period u mjesecima	rok raspoloživost i u mjesecima	naknada za obradu kredita u %	naknada za prijevr menu otplatu	kamata fiksna/vari abilna	iznos kamate u %	način obračuna i plaćanja kamate	način plaćanja glavnice	sredstva obezbjedenja
Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica member of OTP Group	20	72	12	6	0.2	n/a	fiksna	3.9	kvartalno	kvartalno	mjenica i menična ovlaštenja
Prva banka Crne Gore AD Podgorica - Osnovana 1901. godine	10	84	n/a	5	0.35	n/a	n/a	4.99	mjesečno	kvartalno	mjenica i menična ovlaštenja
NLB Banka AD Podgorica	10	72	n/a	n/a	0.1	n/a	fiksna	3.85	polugodišnje	polugodišnje	mjenica i menična ovlaštenja
	20	96	n/a	n/a	0.1	n/a	fiksna	4.1	polugodišnje	polugodišnje	mjenica i menična ovlaštenja
Universal Capital Bank AD Podgorica	5	60	0	n/a	0.1	n/a	fiksna	4.75	mjesečno/kvartal no/polugodišnje e	mjesečno/kvarta lno/polugodišnj e	mjenica i menična ovlaštenja
Lovent banka AD Podgorica	10	60	0	0	0.3	n/a	fiksna	4.95	mjesečno/kvartal no/polugodišnje e	mjesečno/kvarta lno/polugodišnj e	n/a
Zapad banka AD Podgorica	5	60	12	n/a	0.1	2%	fiksna	5	mjesečno/kvartal no/polugodišnje e	mjesečno/kvarta lno/polugodišnj e	mjenica i menična ovlaštenja
ZIRAAT Bank Montenegro AD Podgorica*	5	72	12	n/a	0.1	n/a	fiksna	4.87 5.27 5.47	kvartano/ polugodišnje	kvartano/ polugodišnje	mjenica i menična ovlaštenja

*Ukupna ponuda Ziraat banke je 15 miliona eura i bila bi isplaćena u tri tranše

Od dostavljenih ponuda izdvojile su se ponude Crnogorske komercijalne banke AD i NLB banke, koje su dostavile najbolje uslove za cjelokupan potreban iznos zaduženja. Sa navedene dvije banke nastavljeni su razgovori i iste su pozvane da revidiraju svoje ponude na način što će ponuditi smanjenje kamatne stope i produžetak roka otplate. Istim pozivom, banke su informisane da naknada za obradu kredita neće predstavljati prihvatljiv trošak za Ministarstvo finansija.

U skladu sa prethodno navedenim, Crnogorska komercijalna banka je dostavila revidiranu ponudu, dok NLB banka nije iskazala interesovanje za nastavak pregovora.

Inovirana ponuda Crnogorske komercijalne banke prikazana je u nastavku.

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica member of OTP Group	
Iznos kredita u mil. Eura	20
Rok otplate u mjesecima	72
Grejs period u mjesecima	12
Rok raspoloživosti u mjesecima	12
Naknada za obradu kredita u %	0
Naknada za prijevremenu otplatu	n/a
Kamata fiksna/variabilna	fiksna
Iznos kamate u %	3.7
Način obračuna i plaćanja kamate	kvartalno
Način plaćanja glavnice	kvartalno
Sredstva obezbjeđenja	mjenica i menična ovlašćenja

Kao rezultat pregovora, dogovoreni su sledeći uslovi kreditiranja:

- kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,7%, (tokom procesa pregovora kamatna stopa je snižena za 0,2 procentna poena);
- kamata će se obračunavati i plaćati kvartalno, na iznos povučenih sredstava;
- rok raspoloživosti kreditnih sredstava je 12 mjeseci (tokom procesa pregovora rok raspoloživosti je produžen sa 6 na 12 mjeseci) bez obaveze plaćanja naknade na nepovučena sredstva u periodu raspoloživosti;
- rok otplate kredita iznosi 72 mjeseca, uključujući 12 mjeseci grejs perioda;
- otplata će se vršiti u jednakim kvartalnim anuitetima nakon isteka grejs perioda;
- naknada za obradu kredita neće biti naplaćena;
- u slučaju kašnjenja prilikom otplate kredita obračunavaće se zatezna kamata kalkulirana kao 50% od regularne, ugovorene nominalne kamatne stope plus originalna nominalna kamatna stopa sa sljedećim limitom: minimum 9% i maximum 22%;
- sredstva obezbjeđenja kredita su mjenice i mjenična ovlašćenja.

Isplate iz kredita, po osnovu predmetne nabavke vršiće se u dvije tranše. Prva tranša činiće do 40% nabavne vrijednosti opreme definisane Implementacionim ugovorom tj. do 8,00 miliona eura i biće isplaćena u roku od 30-45 dana od dana potpisivanja komercijalnog ugovora između Ministarstva odbrane Republike Italije i kompanije Iveco, dok će preostalih 60% nabavne vrijednosti robe biti isplaćeno u roku od devet (9) mjeseci, od datuma potpisivanja pomenutog komercijalnog ugovora, kada se očekuje isporuka prvog dijela opreme koja je predmet nabavke.

Potrebno je napomenuti da će, u skladu sa Implementacionim ugovorom, Crna Gora sva plaćanja za predmetnu nabavku vršiti u skladu sa instrukcijama Ministarstva obrane Republike Italije, koje će zaključiti tzv. komercijalni ugovor sa dobavljačem-italijanskom kompanijom Iveco.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo finansija je sa Crnogorskom komercijalnom bankom usaglasilo Ugovor o kreditu, koji se ovom prilikom dostavlja Vladi na razmatranje i prihvatanje. Potrebno je napomenuti da je, prije podnošenja Vladi na saglasnost, Ministarstvo finansija pribavilo pozitivno mišljenje Ministarstva obrane kao korisničke institucije.